

LESSON PLANS TEMPLATE 2020

LESSON PLAN:SETSWANA				
Sekolo /School:			Morutabana/Educator:	
Beke /Week/: 1 & 2			Letlha/Date:	
Ngwaga/ Year: 2021		Mophato/Grade: 4	Kotara/Term: 3	
SETLHANGWA/TEXT: Nopolo ya padi				
DIKGONO/SKILLS	1. Go reetsa le go bua	2. Go buisa le go lebelela	3. Go kwala le go tlhagisa	4. Dipopego tsa puo le melawana
DIURA/HOURS	2	5	4	1
MOKGWA WA GO RUTA/TEACHING APPROACH				
	Ikaego ka setlhangwa / Text based	Tlhaeletsano / Communicative	Tomagano / Integrated	Tebo ya dikgato / Process orientated

THUTISO / LESSON 1		
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana/Teacher Activities	Ditirwana tsa morutwana / Learner Activities
Kgono ya 1 Metswedi / Resouces: - Buka ya morutabana, buka ya barutwana, letlapana.	- Morutabana o laela barutwana go lebelela setshwantsho go tswa mo bukeng ya.....tsebe ya go neelana ka ponelopele ya bone. Morutabana o rotloetsa baithuti go ntsha maikutlo a bona. - Morutabana o buisetsa barutwana nopollo yapadi,go tswa mo bukeng ya gagwe, setlhogo sa padi tsebe ya O eta a botsa barutwana dipotso go ba tlhabosa, ebile ba letlwa go botsa dipotso. Tlotlofoko e e thata e kwalwa mo letlapaneng le ditlhaloso. Morutabana o gatelela dintlhakgolo. - Barutwana ba rotlowetswa go lebelela ditlha tse di kgethegileng j.k. thuto, molaetsa, botho, setso le maitsholo. - Morutabana o neela barutwana tirophapusi ka ga se ba neng ba se buisetswa. - Morutabana o tlhokomela gore barutwana ba dira tiro ya bona ka matsetseleko, mme ba direla mo nakong e ba e neetsweng.	- Barutwana ba lebelela setshwantsho, mme ba bonela pele ka seo ba tlleng go buisetswa ka ga sona. Diponagalotsa barutwana di amogelwa tsotlhe, gangwe fela di dira tlhaloganyo. - Ba reetsa ka tlhoafalo se ba se buisetswang, ba ntse ba botsa dipotso fa ba sa tlhaloganyeng. Ba kwala tlotlofoko e e thata, e e kwadilweng mo letlapaneng mo dibukeng tsa bone. - Ba neelana ka molaetsamogolo, thuto, botho le setso go tswa mo setlhongweng sa padi. - Ba tlotla ka ga kamano ya setlhangwa le matshelo a bona. - Ba kgaogangwa ka ditlhopha, mme ba tlotla le go sekaseka diteng tsa padinopolo, ba ntse ba tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go tlotla dikakanyo tse di farologaneng le tsa bone. Ba botsana dipotso fa basa tlhaloganyeng.

		Barutwana ba arabela dipotso tse di boditsweng go tswa mo setlhangweng mo dibukeng tsa bona.	
		Diteko /Ditlhatlhobo(Assessment)	
		Informal: - barutwana ba arabela dipotso tse di boditsweng mo bukeng tsa bona tsa go kwalela.	Formal: - maduo a tla neelwa barutwana fa ba ntse ba bua le go refosana dikakanyo tsa bone.
THUTISO/LESSON 2			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher Activities	Ditirwana tsa morutwana / Learner Activities	

Kgono ya 4	• Morutabana o laela barutwana go refosana dibuka, mme ba itse go tshwaelana. • Morutanabana o kwala dikarabo tse di maleba go tswa go barutwana mo letlapeng. Morutabana o ruta ka ga letlhalosi. Letlhalosi le tlhalosa lediri; le tlhalosa gore tiro e dirwajang? Leng? Kae?	• Barutwana ba refosana dibuka go tshwaelana jaaka ba laetswe. • Ba kopollela ditshiamiso mo dibukeng tsa go kwalela, go tswa letlapaneng. • Ba reetsa ka tlhoafalo thuto e ntshwa ya letsatsi.
Metswedi / Resources: - Faele ya metswedi ya morutabana. buka ya barutwana, DBE books, blackboard.	Sekao: - Letlhalosi la mokgwa le araba potso (jang?) • Malome o kganna ka bonako • Lesegoo opela monate • Bana badumedisaka maitseo Morutabana o neela barutwana tirophaphusi ka ga matlhalosi a mokgwago tswa mo bukeng ya DBE. • O tlhokomela gore ba direla m nakong. • O laela barutwana go ferosana dibuka mme ba a tshwaana, • O ba laela go dira ditshiamiso morago ga go dira mmogo nabo mo letlapaneng. • O ba neela tirogae ya go ikwalela metlhala e le tlhano e e nang le matlhalosi a mokgwa.	• Barutwana ba kwala tiro ya phaphosi mo bukeng tsa bona, go tswa mo dibukeng tsa DBE tsebe ya ka nako e ba e neetsweng. • Ba refosana dibuka, ba a tshwaana jaaka ba laelwa ke morutabana. • Ba kopollela ditshiamiso mo dibukeng tsa bona tsa go kwalela, mme ba kaya fa tiro e tswa mo dibukeng tsa DBE. • Ba kopolla tirogae go tswa mo letlapaneng, ya go itlhamela metlhala e le metlhano e e nang le matlhalosi a mokgwa.
		Assessment

		Informal: - barutwana ba kwalela torophaphosi le tirogae mo dibukeng tsa bona tsa go kwalela.	Formal: -
THUTISO /LESSON 3			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Learner activity	
Kgono ya 4	- Morutabana o dira ditshiamiso le barutwana mo letlapaneng, mme o ba laela go di kwalolola mo dibukeng tsa bona. O tswelala ka go ruta letlhalosi la nako le la felo. Sekao: - Letlhalosi la nako le araba potso (leng?) - Rakgadi o gorogile maabane bosigo. - Puleng o falotse mophato wa boraro ngogola. - Mme o tla tlhatswa diaparo tsa rona ka moso. Sekao: - Letlhalosi la felo le araba potso(kae?) - O tshamekela kwa patlelong ya sekolo. - Modisaotsile o ile kwa gaabo Molebogeng. - Banna ba dira kwa meepong.	- Barutwana ba kwalolola ditshiamiso tse di mo letlapaneng. - Ba reetsa thuto e ntshwa ya letsatsi. - Babotsa dipotso fa ba sa tlhaloganyeng gona. - Ba ba araba dipotso mmogo mo letlapaneng go tswa mo 'bukeng tsa bone tsa DBE tsebe ya	

	Morutabana o neelana ka tiro ya matlhalosi a nako le felo go tswa mo bukeng ya DBE, • O ba laela go dira mmogo mo letlapaneng. • O ba neela tirogae, go thalela matlhalosi a felo mo temaneng e a ba e neetseng; • le go tlhama metlhala e le metlhano e e nang le matlhalosi a nako.	• Ba kwala dikarabo ka bongwe ka bongwe mo letlapaneng, mme ba boe ba di kwalolele mo dibukeng tsa bona tsa DBE.
Metswedi / Resources: - Faele ya metswedi ya morutabana, dibuka tsa barutwana, Dibuka tsa DBE.		Assessment
		<table><tr><td>Informal: - tirogae - ba thalela matlhalosi a felo mo temaneng e a ba e neetsweng; ba tlhama metlhala e le metlhano e e nang le matlhalosi a nako.</td><td>Formal: -</td></tr></table>
Informal: - tirogae - ba thalela matlhalosi a felo mo temaneng e a ba e neetsweng; ba tlhama metlhala e le metlhano e e nang le matlhalosi a nako .	Formal: -	
THUTISO/LESSON 4		
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Learner activity
Kgono ya 2	• Morutabana o laela barutwana go lebelela setshwantsho le setlhogo sa nopo ya padi go tswa mo bukeng ya..... setlhogo	• Barutwana ba lebelela ditshwantsho le setlhogo sa padi, mme ba bonela pele ka

	 tsebe ya go neelana ka ponelopele ya bone. • Morutabana o rotloetsa baithuti go ntsha maikutlo a bona. • O ba thusa go ranolola ditshwantsho le setlhogo le go tlhalosa molaetsa wa tsone. • Morutabana o kwala tlotlofoko a a thatale bokao jwa yona mo letlapaneng, fa barutwana ba ntse ba buisa ka bongwe ka bongwe. • O rotloetsa barutwana go tlotla ka moo padi e amang maikutlo a bona ka teng, le mabaka a a tlholang maikutlo ao. • Go tlotlwa ka poloto, baanelwa, dintlhakgolo le boalo/ maitshetlego (lefelo le nako). • Morutabana o tlhalosa mafoko a a kwadilweng mo letlapaneng, mme o rotloetsa baithuti go a kwala mo bukeng tsa bona tsa thanodi. • O neelana ka tiro, go araba dipotso tse a di ba baakanyeditseng. • O neelana ka tirogae go tswa mo bukeng ya DBE/ mo bukeng e a e dirisitseng fa godimo, (pading e e sa tswang go buisiwa).	seo ba tlileng go buisa ka ga sona. • Diponagalo tsa barutwana di amogelwa tsotlhe, gangwe fela di dira tlhaloganyo. • Ba buisa ka bongwe ka bongwe, bantse ba neelana ka mafoko a ba sa a tlhaloganyeng. • Ba tlotla ka diteng tsa padi, baanelwa, maitshetlego le dintlhakgolo go tswa mo pading. • Ba tlotla gore setlhangwa se amana le maikutlo a bona jang, le mabaka a a sosometsang maikutlo ao. • Ba kwala tlotlofoko e e thata e e kwadilweng mo letlapaneng mo dibukeng tsa bone tsa thanodi (dictionary). • Ba netefatsa bokao jwa mafoko le mopeleto. • Ba sekaseka, babo ba tshwaela ka padi e ba e buisitseng. • Barutwana ba arabela dipotso tse morutabana a di ba bankanyeditseng, go tswa mo pading mo dibukeng tsa bona.	
Resources / Metswedi: - Buka ya morutabana,		Assessment	
		Informal: -	Formal: - maduo

buka ya barutwana, Dibuka tsa DBE.		barutwana ba neelwa tirophaphosi, le tirogae.	a tla neelwa barutwana fa ba ntse ba buisa.
THUTISO/LESSON 5			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Learner activity	
Kgono ya 2 Kgono ya 4	- Go dirwa ditshiamiso tsa tirogae ga mmogo le barutwana, a ntse a kwala dikarabo mo letlapaneng. - Morutabana o ruta ka ga kgato ya go dira dipolelo, a sekametse ka fa go 'polelopathe'. Polelopathe ke polelo e e nang le madiri a le mabedi kana go feta. E na le polelwana e le nngwe e kgolo, e e ikemetseng ka boyone, mme dipolelwana tse dingwe tsona, ga di kgone go ikemela ka botsone, di ikaega ka polelwana e kgolo. Sekao: - Rona re <u>itse</u> gore pula e tlele go <u>na</u>. Rona re a itse: - polelwana e kgolo/polelwanakutu. (gore) pula e tla na: - ke polelwana e nnye/polelwanakala, yona e bidiwa 'polelwana-ina'. - O laela barutwana go dira mmogo, go nopola dipolelopathe go tswa mo temaneng ya boraro ya padi e ba sa tswang go e buisa. - Barutwana ba laelwa go nopola dipolelopathe tse tharo go tswa mo temaneng ya bobedi ya padi, mme ba di kwale mo dibukeng tsa bone. - Go dirwa ditshiamiso mo letlapaneng. - Morutabana o tsaya dibuka tsa barutwana go saena tiro ya beke yotlhe.	- Barutwana ba refosana dibuka, mme ba a tshwaana, mogaro ba dira ditshiamiso mo dibukeng tsa go kwalela. - Ba reetsa le go ithuta ka ga dipolelopathe. - Ba botsa dipotso fa basa tlhaloganyeng. - Ba dira ka bobedi ka bobedi go nopola dipolelopathe mo temaneng ya boraro jaaka ba laetswe. - Dikarabo ba di neela morutabana go di kwala mo letlapaneng, - Ba dira tirophaphosi ka bongwe ka bongwe jaaka ba laetswe. - Ba itshwaela dibuka tsa bone, mme ba dire ditshiamiso le morutabana mo letlapaneng, mme ba di kwale mo dibukeng tsa bona. - Dibuka di neelwa morutabana	

		go ya go saeniwa.	
		Assessment	
Resources / Metswedi: - Buka ya morutabana, buka ya barutwana, Letlapana.		Informal: - barutwana ba nopola dipolelopadi go tswa mo pading e ba e buisitseng, mme ba kwalela mo dibukeng tsa tirophaphosi jaaka ba laetswe.	Formal: -
THUTISO /LESSON 6			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Learner activity	
Kgono ya 4	- Barutwana ba laelwa go ntsha dibuka tsa bone tsa DBE mme ba arabe dipotso (tse di maleba le se ba se rutilweng) go tswa mo tsebeng ya - O dira ditshiamiso mo letlapaneng - Barutwana ba laelwa go ipuisetsa temana e e latelang ya padi e ba sa tswang go e buisa. Setlhogo sa karolo tsebe ya - Ba newa sebaka sa go tlotla ka nopollo ya padi e ba e buisitseng k abo bone. - O ba thusa go thusa go sedifatsa dintlha tse di rileng. - O neela barutwana tiro ya go baakanya le go tlhomaganya dintlhakgolo tsa padi tse di sa kwalwang ka tatelano ya tsona sentle.	- Barutwana ba dira tiro ya bona ka setu jaaka ba laetswe. - Mongwe le mongwe o itshwaela tiro ya gagwe, go tswa mo ditshiamisong tse di dirilweng mmogo le morutabana mo letlapaneng.Ba kwala ditshiamiso mo dibukeng tsa bona tsa tirophaphosi (ba supa fa tiro e tswa mo bukeng ya DBE tsebe ya) - Ba ipuisetsa nopollo ya padi ka bongwe ka bongwe jaaka ba laetswe.	

		- Ba newa tshono ya go tlotla ka se ba se buisitseng, ka bongwe ka bongwe, ba ntse ba thuswa fa go thata gone. - Ba dira tiro e ba e neetsweng ka bongwe ka bongwe.	
		Assessment	
Resources / Metswedi: - dibuka tsa DBE, dibuka tsa go buisa, dibuka tsa go kwalela, le letlapana.		Informal: - barutwana ba kwala dintlhakgolo ka tatelano kwa gae, mo dibukeng tsa bone tsa go kwalela.	Formal: - barutwana ba abelwa maduo fa ba tshwaela ka se ba se buisitseng.
THUTISO /LESSON 7			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Learner activity	
Kgono ya 4 & 3	Go dirwa ditshiamiso tsa tirogae mmogo le barutwana. Barutwana ba rutwa ka ga kagego ya go kwala bukatsatsi. E dirisa:	Go kwalwa ditshiamiso mo dibukeng tsa go kwalela.	

	- (a) Mafoko a maikutlo; (b) Kanelo ya motho wa ntlha; (c) Popego e e maleba jk. Letlhomeso (frait); (d) Dirisa setlhogo le metlhala e e tshegetsang go ikwalela setlhangwa. (e) Thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka se se maleba magareng ga ditemana. • O ba gopotsa dintlha tsa botlhokwa tsa go kwala setlhangwa/ go dira paakanyetsetiro “Ditiragalo tsa botshelo jwa me mo kgwedding ya Seetebosigo” • O kwala dintlha tsotlhe tse di botlhokwa mo letlapaneng. • O thusa barutwana go simolola go kwala setlhangwa sa bukatsatsi. • Ditlhangwa tsa ntlha di tla tshwaiwa ka phiroto ya bo 9.	• Ba reetsa ka tlhoafalo jk. ba rutwa ka ga dintlha tsa tiriso tse di botlhokwa go kwala bukatsatsi. • Ba ipaakanyetsa go kwala ka setlhogo- “Ditiragalo tsa botshelo jwa me mo kgwedding ya Seetebosigo” • Ba thusa morutabana go thalela bubi jwa segokgo ka ga setlhogo. • Ba kopollela bubi jwa segokgo mo dibukeng tsa bone tsa go kwalela. • Ba kopolola dintlha (go tswa mo letlapaneng) tsa botlhokwa ka tatelano tsa go tlhama ditemana ka tatelano. • Ba simolola tiro ya go kwala mo phaphusing, ka fa tlase ga tlhokomelo ya ga morutabana.
Resources Metswedi: - letlapana, buka ya go kwalela.		Assessment
		Informal: - barutwana ba feleletsa tiro ya go kwala setlhangwa sa bukatsatsi kwa gae, mme ba tla tlisa ditlhangwa tsa ntlha ka tsatsi le le latelang la ka Formal: -

		moso.	
THUTISO /LESSON 8			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Leaner activity	
Kgono ya 4	Morutabana o ruta ka ga lefoko le le lengwe le le emelang polelwana / tihaloso ya mafoko. Dikao: - (a) <u>kereke</u> ke lefelo leo badumedi ba rapelang Kwa golona. (b) <u>Poo</u> ke kgomome tona (a) <u>Go itlhaganela</u> ke go tsamaela ka bonako. • morutabana o neelana ka temana e e nang le mafoko a a Thaletsweng, mme barutwana ba neelane ka bokao jwa ona. • Morutabana o neela barutwana tirogae ka go kwala makaelagongwe a mafoko a a kwadilweng ka bontsho mo meleng e e latelang. (tsididi; bolela; mogote; bojang; siana) (a) Ngwana wa gagwe o bua thata. (b) Kopano otaboga go go gaisa basimane botlhe. (c) Bana ba tlhoka diaparo tsa mariga, ka go le maruru. (d) Go tlhokega sekgele fa go le bollo jaana. (e) Tlhaga e nna tala ka selemo.	• barutwana ba neelana ka mafoko a ba a itseng le ditlhalosa tsa ona, mme a kwalwa mo letlapaneng. • Ba kwalollela mafoko a a kwadilweng mo letlapaneng mo dibukeng tsa bona tsa thanodi. • Ba arabela potso ya morutabana mo dibukeng tsa go kwalela. • Ba refosana dibuka, mme batshwaya tiro e, le morutabana, mme ba dire ditshiamiso.	
		Assessment	
Metswedi / Resources: - letlapana, buka ya go kwalela.		Informal: - barutwana ba neelana ka bokao jwa mafoko a a thaletsweng mo	Formal: -

		temaneng. Tirogae: - ba kwala makaelagongwe a mafoko a a kwadilweng ka bontsho go tswa mo mafokong a a neetsweng.	
THUTISO/LESSON 9			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Leaner activity	
	• Morutaba o tshwaya tirogae le barutwana • Morutabana o ba laela go tshwaana ka tsela ya roboto j.k. ba rutilwe, a ntse a tlhokometse gore ba dira j.k. ba laetswe. • O ba laela go tlisa ditlhangwa tsa bobedi/poeletso ka phiroto ya bo 11.	• Morago ga go tshwaya tirogae, ba kwala ditshiamiso mo dibukeng tsa bone ka bonako jwa legadima. • Barutwana ba refosana dibuka mme ba dirisa tsela ya roboto go tshwaya ditlhangwa tsa ntlha. • Ba simolola go dira ditshiamiso mo dibukeng tsa ditlhangwa/ ba boeletsa setlhangwa.	
		Assessment	
Metswedi/ Resources		Informal: -ba feleletsa go kwala setlhangwa sa poeletso kwa gae, mme se boele kwa sekolong ka letsatsi le le latelang la ka moso.	Formal: -

THUTISO /LESSON 10		
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Leaner activity
Skill 4	- Thuto ya tshobokanyo ya polelo ka lefoko le le lengwe e a tshwelela. Lefoko leo le nang le bokao jo bo farologaneng. (makwalwatshwana) Sekao: - (a) Mafatha: - ke bana ba motho ba ba tshotshweng ka nako e le nngwe. / ke bolwetse ba go gotlhela botlhoko ka sehuba se tshwalegile. (b) Tshela: -ke go tshollela seelelo mo teng ga sengwe. / ke fa mongwe a tlola molapo kana noka. / ke fa mongwe a phela bophelo jwa gagwe ka tsela e e rileng. (c) Tihola: - ke go ya go etela mongwe. / ke go eta a ntse fela mo gae. - Morutabana o ba laela go dira mmogo go tlhama metlhala ka makwalwatshwana a a latelang, (letsatsi, setlhogo, molora, kgabo, nama) - Morutabana o saena dibuka tsa barutwana.	- Barutwana ba neelana ka makaelagongwe a mangwe a ba a itseng, go tlaletsa a ba a neetsweng. - Ba a neela morutabana go a kwala mo letlapaneng, morago ba a a kopolla mo dibukeng tsa bone. - Ba a buisetsa kwa godimo, ba ntse ba tshwaana diphoso. - Ba kwala ditshiamiso mo dibukeng tsa bona jaaka ba laelwa.
Metswedi/Resources		Assessment Informal: -Ba dira ka bobedi ka bobedi go tlhama metlhala ka makwalwatshwana a a neetsweng.
		Formal: -
THUTISO/LESSON 11		
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana / Leaner activity
Skill3	- Morutabana o ba laela go tshwaana ka tsela ya roboto j.k. ba rutilwe, ka kelotlhoko. - O ba laela go tlisa ditlhangwa tsa bofelo/poeletso ka phiroto ya bo 12.	- Barutwana ba refosana dibuka mme ba dirisa tsela ya roboto go tshwaya ditlhangwa tsa bobedi. - Ba simolola go dira ditshiamiso mo dibukeng tsa

		ditlhangwa/ ba baakanya mo go santseng go na le diphoso.	
		Assessment	
Metswedi/Resources		Informal: - ba feleletsa go kwala setlhangwa sa poeletso kwa gae, mme se busetsa kwa sekolong ka letsatsi le le latelang.	Formal: -
THUTISO/LESSON 12			
Ditirwana/Activities	Ditirwana tsa morutabana /Teacher activity	Ditirwana tsa morutwana Leaner activity	
Skill 4	• Morutabana o laela barutwana go lere dibuka tsa ditlhangwa kwa go ena go ya go di tshwaya. • O ba laela go dira tiropaphosi go tswa mo bukeng tsa bona tsa DBE, tsebe ya Potsa ya • O laela barutwana go itshwaela dibuka tsa bone, fa a ntse a dira ditshiamiso le bona mo letlapaneng.	• Barutwana ba neelana ka dibuka tsa ditlhangwa, mme ba dira tiro phaphosi jaaka ba laetswe. • Ba tshwaya dibuka tsa bone jaaka ba laetswe.	
		Assessment	
Metswedi / Resources		Informal: -ba araba dipotso go tswa mo bukeng tsa DBE jaaka ba laetswe.	Formal: -

